

MATIČNA KNJIGA BROJ _____

Auto škola: _____

OBRAZAC 2

DNEVNIK TEORIJSKE NASTAVE BROJ _____

Predavač: _____

DNEVNIK PRAKTIČNE OBUKE BROJ _____

Instruktor: _____

OBRAZAC 4

Naziv auto škole

Sjedište auto škole

Redni broj iz matične knjige

Kategorija motornog vozila
za koju kandidat polaže

KNJIŽICA O OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČA

Prezime, ime jednog roditelja i ime kandidata

TEORIJSKA NASTAVA

Datum početka teorijske nastave	Datum završetka teorijske nastave	Potpis predavača teorijske nastave	Datum kad je položen ispit

PRAKTIČNA OBUKA

Datum početka praktične obuke	Datum završetka praktične obuke	Potpis instruktora	Datum kad je položen ispit

Direktor auto škole

TEORIJSKA NASTAVA

Broj časa	Datum nastave	Vrijeme nastave	Reg.ozna ka vozila	Potpis pred.	Potpis kandidata	Broj časova	Datum nastave	Vrijeme nastave	Reg.ozna ka vozila	Potpis pred.	Potpis kandidata
1						21					
2						22					
3						23					
4						24					
5						25					
6						26					
7						27					
8						28					
9						29					
10						30					
11						31					
12						32					
13						33					
14						34					
15						35					
16						36					
17						37					
18						38					
19						39					
20						40					

DODATNA OBUKA

Datum obuke	Vrijeme obuke	Reg.oznaka vozila	Potpis instruktora	Potpis kandidata

Predavač teorijske nastave potvrđuje da je kandidat pohađao cjelokupnu teorijsku nastavu i stekao uslov za polaganje teorijskog dijela ispita:

DA

NE

Potpis nastavnika

Instruktor potvrđuje da je kandidat pohađao cjelokupnu praktičnu obuku i stekao uslov za polaganje praktičnog dijela ispita:

DA

NE

Potpis instuktora

Napomena člana ispitne komisije:

Potpis predsjednika Ispitne komisije

OBRAZAC 5

NAZIV AUTO ŠKOLE

SJEDIŠTE AUTO ŠKOLE

**IZVJEŠTAJ SA POLAGANJA TEORIJSKOG ISPITA
NA POLAGANJU ODRŽANOM _____**

Redni broj	Prezime (ime roditelja) ime	Kategorija vozila	Datum rođenja kandidata	Broj dokumenta i mjesto izdavanja	Datum prijave	Broj i datum izdavanja ljekarskog uvjerenja	Broj polaganja	Broj bodova	Konačan uspjeh

Zaključno sa rednim brojem _____.

Datum _____ u _____.

NAPOMENA:

Predstavnik
Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija_____
Predstavnik
Ministarstva unutrašnjih poslova_____
Predstavnik
Auto škole

OBRAZAC 6

NAZIV AUTO ŠKOLE

SJEDIŠTE AUTO ŠKOLE

**IZVJEŠTAJ SA POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA
NA POLAGANJU ODRŽANOM _____**

Redni broj	Prezime (ime roditelja) ime	Kategorija vozila	Datum rođenja	Broj dokumenta i mjesto izdavanja	Datum obuke	Broj i datum izdavanja ljekarskog uvjerenja	Broj polaganja	Upravljanje vozilom broj bodova		Konačan uspjeh
								Poligon	Grad	

Zaključno sa rednim brojem _____.

Datum _____ u _____.

NAPOMENA:

Predstavnik
Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

Predstavnik
Ministarstva unutrašnjih poslova

Predstavnik
Auto škole

NAZIV AUTO ŠKOLE SJEDIŠTE AUTO ŠKOLE

**SPIŠAK IZDATIH SVJEDOČANSTAVA
NA POLAGANJU ODRŽANOM**

Redni broj	Prezime (ime roditelja) ime	Broj identifikacionog dokumenta	Broj iz matične knjige	Kategorija vozila	Broj svjedočanstva

Zaključno sa rednim brojem ____.

Datum _____ u _____.

Predstavnik
Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

Predstavnik
Ministarstva unutrašnjih poslova

Predstavnik
Auto škole

KNJIGA SVJEDOČANSTAVA _____

Auto škola: _____

